

Pravilnik o minimalnim uslovima za obavljanje provjera identiteta i zdravstvenog stanja pošiljke bilja na mjestima koja nijesu mjesta unošenja*

Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 77/2015 od 30.12.2015. godine, stupio je na snagu 7.1.2016, a primjenjuje se od 1.12.2016, a odredba člana 3 stav 2 alineja 2 ovog pravilnika primjenjivaće se od dana pristupanja Evropskoj uniji.

* U ovaj pravilnik prenešena je Direktiva 2004/103/EC od 7. oktobra 2004. godine da se provjera identiteta i zdravstvenog stanja bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom iz Liste V.B Direktive 2000/29, može vršiti na mjestima koja nijesu mjesta unošenja ili na mjestima u neposrednoj blizini i specifične uslove koji se odnose na ove provjere (Commission Directive 2004/103/EC on identity and plant health checks of plants, plant products or other objects, listed in Part B od Appex B to Council Directive 2000/29/EC, which may be carried out at a place other than the point of entry into the Community or at a place close by and specifying the conditions related to these checks).

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se minimalni uslovi za obavljanje provjere identiteta i zdravstvenog stanja pošiljke bilja kada se ta provjera obavlja na mjestu koje nije mjesto unošenja i na krajnjem odredištu, posebne garancije i isprave u vezi transporta pošiljke bilja do odredišta odnosno krajnjeg odredišta, bliže uslove za premještanje pošiljke bilja do odredišta i način izdavanja dokumenta o kretanju pošiljke.

Član 2

Izrazi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju sljedeća značenja:

1) **pošiljka bilja** je određena količina bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom sa Liste V.B, koja se unosi u Crnu Goru iz zemalja koje nijesu članice Evropske unije (u daljem tekstu: treće zemlje) i koja podliježe fitosanitarnom pregledu u skladu sa propisima kojim je uređena zdravstvena zaštita bilja;

2) **dokument o kretanju pošiljke** je fitosanitarni dokument koji prati pošiljku bilja od mjesta unošenja do odobrenog mjesta pregleda na odredištu ili krajnjem odredištu gdje se obavlja provjera identiteta i zdravstvenog stanja pošiljke.

Član 3

Provjere identiteta i zdravstvenog stanja pošiljke bilja (u daljem tekstu: provjera) su dio fitosanitarnog pregleda.

Provjera, koja se obavlja u cjelini ili djelimično, vrši se na mjestu koje nije mjesto unošenja, ako su ispunjeni minimalni uslovi utvrđeni propisom kojim su uredeni tehnički uslovi na graničnim prelazima za obavljanje fitosanitarnih pregleda pošiljke bilja iako:

- se provjera ne može precizno obaviti na mjestu unošenja ili na mjestu u blizini odredišta;
- postoji sporazum između organa uprave nadležnog za fitosanitarne poslove (u daljem tekstu: organ uprave) i nadležnog organa za zdravstvenu zaštitu bilja države članice Evropske unije, a mjesto unošenja ili mjesto odredišta se nalazi u državi članici;
- je pošiljka bilja uskladištena na odobrenom mjestu u posebnom prostoru, odvojena od drugih pošiljki, od zaraženih pošiljki ili od onih za koje se sumnja da su zaražene štetnim organizmom;
- postoje posebne garancije i isprave u vezi transporta pošiljke bilja do odredišta odnosno krajnjeg odredišta odnosno do odobrenog mjesta pregleda i to da:
 - a) pošiljku bilja prati dokument o kretanju pošiljke bilja (u daljem tekstu: fitosanitarni dokument o kretanju), dat na obrascu koji je sastavni dio ovog pravilnika;
 - b) je pakovanje pošiljke bilja i/ili prevozno sredstvo zatvoreno odnosno zapečaćeno radi sprječavanja širenja štetnih organizama i ako je obezbijeden identitet pošiljke bilja, a transport nezapakovane ili nezapečaćene pošiljke bilja može dozvoliti samo fitosanitarni inspektor;
 - c) odobreno mjesto pregleda nije promijenjeno.

Provjera na odredištu odnosno krajnjem odredištu i davanje posebne garancije vrši se ako su ispunjeni uslovi iz stava 2 al. 3 i 4 ovog člana.

Mjesta iz st. 2 i 3 ovog člana odobravaju se u skladu sa zakonom kojim je uređena zdravstvena zaštita bilja i u skladu sa posebnim propisom kojim je uređena carina.

Član 4

Nakon obavljenje provjere dokumentacije na mjestu unošenja pošiljke bilja, fitosanitarni inspektor na fitosanitarnom dokumentu o kretanju upisuje podatke, stavlja pečat i potpis.

Pošiljku bilja prati fitosanitarni dokument o kretanju od mjesta unošenja do mesta odredišta odnosno krajnjeg odredišta.

Pošiljka iz stava 2 ovog člana prijavljuje se na mjestu odredišta odnosno krajnjeg odredišta podnošenjem prijave u skladu sa propisom kojim se uređuju fitosanitarne mjere za sprječavanje unošenja, širenja i suzbijanje štetnih organizama i listama.

Prijava iz stava 3 ovog člana sadrži:

- naziv, adresu i lokaciju odobrenog mjesta pregleda;
- planirani datum i vrijeme prispjeća pošiljke bilja na odobreno mjesto;
- pojedinačni broj fitosanitarnog dokumenta o kretanju;
- datum i mjesto izdavanja fitosanitarnog dokumenta o kretanju;
- ime, adresu i jedinstveni registarski broj uvoznika.

Kada pošiljka dospije na odobreno mjesto, nadležni fitosanitarni inspektor vrši provjere i upisuje podatke o obavljenim provjerama na fitosanitarnom dokumentu o kretanju, nakon tih provjera upisuju se podaci o rezultatima provjera i stavlja pečat i potpis.

Kada je uvoz pošiljke bilja dozvoljen fitosanitarni dokument o kretanju proslijedi se nadležnom carinskom organu za odobreno mjesto, radi sprovođenja carinskog postupka.

Kada uvoz pošiljke bilja nije dozvoljen, pošiljka bilja vraća se sa mesta odredišta odnosno krajnjeg odredišta preko teritorije Crne Gore pod carinskim nadzorom dok se ne završi postupak ponovnog izvoza.

Postupci iz st. 6 i 7 ovog člana obavljaju se u saradnji fitosanitarne inspekциje i organa nadležnog za carinske poslove.

Član 5

Odredba člana 3 stav 2 alineja 2 ovog pravilnika primjenjivaće se od dana pristupanja Evropskoj uniji.

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", a primjenjivaće se od 1. decembra 2016. godine.

Fitosanitarni dokument o kretanju

1.	Fitosanitarni dokument o kretanju * Pravilnik o minimalnim uslovima za obavljanje provjera identiteta i zdravstvenog stanja pošiljke bilja koja se unosi, kada se provjere obavljaju na mjestima koja nijesu mesta unošenja		
2.	2. FITOSANITARNI DOKUMENT O KRETANJU br. ME/Broj mesta unošenja/godina/redni broj		
3.	Podaci o pošiljci - Pošiljka sadrži bilje, biljne proizvode i objekte pod nadzorom od fitosanitarnog značaja:		
	Tarifna oznaka:		
	Broj(evi) fitosertifikata:		
	Zemlja izdavanja:		
	Datum izdavanja:		
	Karakteristične oznake, broj i opis pakovanja, količina (težina/jedinice):		
	Broj(evi) potrebne carinske dokumentacije:		
4.	Jedinstveni registarski broj uvoznika - Fito broj:		
Ja, dolje potpisani uvoznik, molim da nadležni fitosanitarni inspektor obavi provjeru identiteta i zdravstvenog stanja gore navedenog bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom na odobrenom mjestu pregleda, i obavezujem se da će poštovati pravila i postupke koje odredi nadležni organ.			
	Datum, ime i potpis uvoznika:		
5.	Mjesto unošenja:	5.1. Potpis nadležnog organa mesta unošenja (datum, službeni pečat i potpis)	
6.	Odobreno mjesto/mesta pregleda: <input type="checkbox"/>		
	Odredište <input type="checkbox"/>	Krajnje odredište	
	A -	B - (zamjenjuje A).....	
Bilje, biljni proizvodi i objekti pod nadzorom premještaju se na gore navedeno odobreno mjesto/mesta pregleda u skladu sa sporazumom sklopljenim između			
Pošiljka bilja se ne smije premještati na mjesta koja nisu gore navedena, osim ako nije drugačije službeno odobreno.			
7.	Pregled dokumentacije	8. Provjera identiteta	9. Zdravstveni pregled
	Mjesto/datum	Mjesto/datum	Mjesto/datum
	Ime:	Ime:	Ime:
	Službeni pečat/potpis:	Službeni pečat/potpis:	Službeni pečat/potpis:
10.	Odluka: <input type="checkbox"/> Uvoz dozvoljen	Mjesto/datum:	
		Ime:	
		Službeni pečat/potpis:	
Naznačiti prema potrebi broj biljnog pasoša:			
Fitosanitarne mjere			
<input type="checkbox"/> Zabrana uvoza	<input type="checkbox"/> Uvođenje karantinskog nadzora		
<input type="checkbox"/> Odgovarajuće tretiranje	<input type="checkbox"/> Uništavanje		
<input type="checkbox"/> Premještanje izvan Crne Gore (EU)			
Napomena:			

* podaci se upisuju:

- na crnogorskom jeziku, elektronski ili ručno, čitkim velikim štampanim slovima, pri čemu tač. 3, 4 i 6 obrasca ispunjava podnositelac zahtjeva i
- na najmanje jednom od službenih jezika Evropske unije kada je Crna Gora mjesto unošenja u Evropsku uniju.